

EMPTY FUEL STORAGE TANKS TO BE FILLED WITH WATER + INHIBITOR

TANK No.	LOCATION	UG OR AG	INHIBITOR REQD.	RATED CAPACITY
13	U-6	UG	120	12,000
14	U-6	UG	120	12,000
15	U-3	UG	120	12,000
16	U-3	UG	120	12,000
17	A-6	UG	39	3,900
18	A-6	UG	39	3,900
19	A-6	UG	39	3,900
25 26	809	AG	19	1,400
27 27	809	AG	19	1,400
30 31	1602	UG AG	34	275
31 32	Burn. Gnd.	UG AG	34	275
32 33	Burn. Gnd.	UG AG	34	275
33 34	Deact. Furn.	UG	20	2,000
36 37	U-17	AG	15	1,100
37 38	A-1	UG	50	5,000
38 39	1037	AG	34	2,500 <i>oil in tank</i>
44	2-51	AG	4	275 <i>8/1/55</i>
43 45	3-51	AG	4	275
45 48	A-4	AG	4	275
10 49	Post 24	UG	5	500
47 50	Post 32	UG	5	500
52 56	T-18A	UG	10	1,000
53 57	1032	AG	4	275
			799	
			802	
				77,025

Mix proportion for inhibitor:

Underground - 1 gal/100 gal. water
 Aboveground - 1 gal/75 gal. water

7-15-76

TO	OFFICE	
<input checked="" type="checkbox"/>	GM	
<input checked="" type="checkbox"/>	ACCTG	
<input checked="" type="checkbox"/>	SEC	(2)
<input checked="" type="checkbox"/>	Field	
<input checked="" type="checkbox"/>	Office	
<input checked="" type="checkbox"/>	IRAO	
<input checked="" type="checkbox"/>	S&T	(2)
<input checked="" type="checkbox"/>	PLG	
<input checked="" type="checkbox"/>	PLG	